

2014 AREA INCOME LIMITS

Low Income - 80%
Very Low Income - 50%

Effective Dates
Section 8 Program: 12/18/2013
HOME Program: 5/1/2014

Revised Date
7/1/2014

last updated
7/14/2014

Area	Income Limit	Household Size (Persons)							
		1 Person	2 Person	3 Person	4 Person	5 Person	6 Person	7 Person	8 Person
Non-Metro County FMR Areas									
Belknap County, NH	80% of AMFI	\$39,500	\$45,150	\$50,800	\$56,400	\$60,950	\$65,450	\$69,950	\$74,450
HUD Median Family Income - \$70,500	60% of AMFI	\$29,640	\$33,840	\$38,100	\$42,300	\$45,720	\$49,080	\$52,500	\$55,860
	50% of AMFI	\$24,700	\$28,200	\$31,750	\$35,250	\$38,100	\$40,900	\$43,750	\$46,550
	30% of AMFI	\$14,850	\$16,950	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
Carroll County, NH	80% of AMFI	\$39,450	\$45,050	\$50,700	\$56,300	\$60,850	\$65,350	\$69,850	\$74,350
HUD Median Family Income - \$63,000	60% of AMFI	\$29,580	\$33,840	\$38,040	\$42,240	\$45,660	\$49,020	\$52,380	\$55,800
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,200	\$31,700	\$35,200	\$38,050	\$40,850	\$43,650	\$46,500
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
Cheshire County, NH	80% of AMFI	\$39,450	\$45,050	\$50,700	\$56,300	\$60,850	\$65,350	\$69,850	\$74,350
HUD Median Family Income - \$70,200	60% of AMFI	\$29,580	\$33,840	\$38,040	\$42,240	\$45,660	\$49,020	\$52,380	\$55,800
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,200	\$31,700	\$35,200	\$38,050	\$40,850	\$43,650	\$46,500
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
Coos County, NH	80% of AMFI	\$39,450	\$45,050	\$50,700	\$56,300	\$60,850	\$65,350	\$69,850	\$74,350
HUD Median Family Income - \$54,800	60% of AMFI	\$29,580	\$33,840	\$38,040	\$42,240	\$45,660	\$49,020	\$52,380	\$55,800
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,200	\$31,700	\$35,200	\$38,050	\$40,850	\$43,650	\$46,500
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
Grafton County, NH	80% of AMFI	\$39,450	\$45,050	\$50,700	\$56,300	\$60,850	\$65,350	\$69,850	\$74,350
HUD Median Family Income - \$67,200	60% of AMFI	\$29,580	\$33,840	\$38,040	\$42,240	\$45,660	\$49,020	\$52,380	\$55,800
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,200	\$31,700	\$35,200	\$38,050	\$40,850	\$43,650	\$46,500
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
Merrimack County, NH	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
HUD Median Family Income - \$83,300	60% of AMFI	\$35,040	\$40,020	\$45,000	\$49,980	\$54,000	\$58,020	\$61,980	\$66,000
	50% of AMFI	\$29,200	\$33,350	\$37,500	\$41,650	\$45,000	\$48,350	\$51,650	\$55,000
	30% of AMFI	\$17,500	\$20,000	\$22,500	\$25,000	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
	HERA Special*	\$35,040	\$40,080	\$45,060	\$50,040	\$54,060	\$58,080	\$62,100	\$66,060
	HERA Special*	\$29,200	\$33,400	\$37,550	\$41,700	\$45,050	\$48,400	\$51,750	\$55,050
Sullivan County, NH	80% of AMFI	\$39,450	\$45,050	\$50,700	\$56,300	\$60,850	\$65,350	\$69,850	\$74,350
HUD Median Family Income - \$66,200	60% of AMFI	\$29,580	\$33,840	\$38,040	\$42,240	\$45,660	\$49,020	\$52,380	\$55,800
	50% of AMFI	\$24,650	\$28,200	\$31,700	\$35,200	\$38,050	\$40,850	\$43,650	\$46,500
	30% of AMFI	\$14,800	\$16,900	\$19,790	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090

* Income Limits for any Tax Subsidy project in a HUD impacted area whose current limit would be less than last year or less than its FY2008 limit times the FY2014 Median over the FY 2008 median. HUD impacted areas are areas with Section 8 Income Limits held harmless by HUD in FY2007 or FY2008.

Other Median Family Incomes:	New Hampshire Statewide	\$79,700	U S	\$63,900
	New Hampshire Metro	\$85,700	U S Metro	\$66,000
	New Hampshire Non-Metro	\$70,400	U S Non-Metro	\$52,500

2014 AREA INCOME LIMITS

Low Income - 80%
Very Low Income - 50%

Effective Dates
Section 8 Program: 12/18/2013
HOME Program: 5/1/2014

Revised Date
7/1/2014

last updated
7/14/2014

Area	Income Limit	Household Size (Persons)							
		1 Person	2 Person	3 Person	4 Person	5 Person	6 Person	7 Person	8 Person
HUD Metropolitan FMR Areas									
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH HMFA	80% of AMFI	\$47,450	\$54,200	\$61,000	\$67,750	\$73,200	\$78,600	\$84,050	\$89,450
NH Portion	60% of AMFI	\$39,540	\$45,180	\$50,820	\$56,460	\$61,020	\$65,520	\$70,020	\$74,580
HUD Median Family Income - \$94,100	50% of AMFI	\$32,950	\$37,650	\$42,350	\$47,050	\$50,850	\$54,600	\$58,350	\$62,150
	30% of AMFI	\$19,800	\$22,600	\$25,450	\$28,250	\$30,550	\$32,800	\$36,030	\$40,090
	HERA Special*	\$41,100	\$46,980	\$52,860	\$58,680	\$63,420	\$68,100	\$72,780	\$77,460
	HERA Special*	\$34,250	\$39,150	\$44,050	\$48,900	\$52,850	\$56,750	\$60,650	\$64,550
Lawrence, MA-NH HMFA	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
NH Portion	60% of AMFI	\$37,020	\$42,300	\$47,580	\$52,860	\$57,120	\$61,320	\$65,580	\$69,780
HUD Median Family Income - \$82,800	50% of AMFI	\$30,850	\$35,250	\$39,650	\$44,050	\$47,600	\$51,100	\$54,650	\$58,150
	30% of AMFI	\$18,550	\$21,200	\$23,850	\$26,450	\$28,600	\$31,970	\$36,030	\$40,090
	HERA Special*	\$37,620	\$42,960	\$48,360	\$53,700	\$58,020	\$62,340	\$66,600	\$70,920
	HERA Special*	\$31,350	\$35,800	\$40,300	\$44,750	\$48,350	\$51,950	\$55,500	\$59,100
Portsmouth-Rochester, NH HMFA	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
HUD Median Family Income - \$84,300	60% of AMFI	\$37,020	\$42,300	\$47,580	\$52,860	\$57,120	\$61,320	\$65,580	\$69,780
	50% of AMFI	\$30,850	\$35,250	\$39,650	\$44,050	\$47,600	\$51,100	\$54,650	\$58,150
	30% of AMFI	\$18,550	\$21,200	\$23,850	\$26,450	\$28,600	\$31,970	\$36,030	\$40,090
	HERA Special*	\$37,620	\$42,960	\$48,360	\$53,700	\$58,020	\$62,340	\$66,600	\$70,920
	HERA Special*	\$31,350	\$35,800	\$40,300	\$44,750	\$48,350	\$51,950	\$55,500	\$59,100
Western Rockingham Co., NH HMFA	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
HUD Median Family Income - \$106,300	60% of AMFI	\$43,800	\$50,040	\$56,280	\$62,520	\$67,560	\$72,540	\$77,580	\$82,560
	50% of AMFI	\$36,500	\$41,700	\$46,900	\$52,100	\$56,300	\$60,450	\$64,650	\$68,800
	30% of AMFI	\$21,900	\$25,000	\$28,150	\$31,250	\$33,750	\$36,250	\$38,750	\$41,250
Manchester, NH HMFA	80% of AMFI	\$42,850	\$49,000	\$55,100	\$61,200	\$66,100	\$71,000	\$75,900	\$80,800
HUD Median Family Income - \$76,500	60% of AMFI	\$32,160	\$36,720	\$41,340	\$45,900	\$49,620	\$53,280	\$56,940	\$60,600
	50% of AMFI	\$26,800	\$30,600	\$34,450	\$38,250	\$41,350	\$44,400	\$47,450	\$50,500
	30% of AMFI	\$16,100	\$18,400	\$20,700	\$23,850	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090
	HERA Special*	\$32,580	\$37,200	\$41,880	\$46,500	\$50,220	\$53,940	\$57,660	\$61,380
	HERA Special*	\$27,150	\$31,000	\$34,900	\$38,750	\$41,850	\$44,950	\$48,050	\$51,150
Nashua, NH HMFA	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
HUD Median Family Income - \$93,800	60% of AMFI	\$39,420	\$45,060	\$50,700	\$56,280	\$60,840	\$65,340	\$69,840	\$74,340
	50% of AMFI	\$32,850	\$37,550	\$42,250	\$46,900	\$50,700	\$54,450	\$58,200	\$61,950
	30% of AMFI	\$19,750	\$22,550	\$25,350	\$28,150	\$30,450	\$32,700	\$36,030	\$40,090
Hillsborough Co., NH (part) HMFA	80% of AMFI	\$44,750	\$51,150	\$57,550	\$63,900	\$69,050	\$74,150	\$79,250	\$84,350
HUD Median Family Income - \$82,600	60% of AMFI	\$34,740	\$39,660	\$44,640	\$49,560	\$53,580	\$57,540	\$61,500	\$65,460
	50% of AMFI	\$28,950	\$33,050	\$37,200	\$41,300	\$44,650	\$47,950	\$51,250	\$54,550
	30% of AMFI	\$17,400	\$19,850	\$22,350	\$24,800	\$27,910	\$31,970	\$36,030	\$40,090